

**Улахан бөлөххө тыл сайдытыгагар, сангаар санбаа ыарырбатар
оюулорго ахаас дьарык торума
“Кынын кэллэ”**

Петухова Варвара Ивановна
воспитатель МБДОУ детский сад №40 «Солнышко» /ГО Якутск

Дьарык сяала – оюону төрөөбүт тылынан таба сангаарга үөретии, тыл сайдытыгагар, сангаар санбаа ыарырбатар оюулору үөретии.

Соруктар – тыл, уос үлэтийн көмөтүнэн таба сангарыыга үнүүү.

- дыыл кэмин, уратытын тылынан ойуулааын, этии онгорорго үлэ.

- тэннээхин, утарыта тутуу көмөтүнэн сангаарга холонуу, сангаар санганы сайыннары, тылы байытыы.

- оюону тулалыыр эйгэтин, айылбатын кытта билиннэрийн уонна сангаар, кэпсэтэр үөрүйэбүн сайыннары.

Тыл суолтатыгагар үлэ – КЫРЫА, ИЧИГЭСТИК, СЫЛААСТЫК, ХАЛЫННЫК, УБА5АС, ДЬЭНКИР.

Барыллаан үлэ – хартынан кынын туунан кэпсэтий, И. Мигалкин хоноонун үөрэтэн саңалааын, дыыл кэмин – кынын туунан таабырыннары үөретии.

Дьарыкка тутталлар тэриллэр – оюулор олороллоругар сыйтыктар, сиэркилэлэр, сииктээх салфетка, презентация, икки дьарык остуола – тэннээхиннэ иниккэ хаар, уу, иккис остуолга хаар киши – хомулуктар (пазл).

(намылхай музыка доҕууолунан оюулор киирэллэр).

Ийтээччи – Утүө күнүнэн, оюулоор, үтүө күнүнэн ыалдьыттар.

Эбэрдэлэхийн.

Ийтээччи – Оюулоор, билигин биһиги оонъуунан эбэрдэлэхийхпил болжойунг, ытыспын биирдэ оюустахпына (“Утүө сарсыарданан” диибит, иккитэ таыннахпына – “Утүө күнүнэн” диибит. Чэ, ким болжомтолоо уонна сөпкө сангаар эбитий, (музыка тыаһыыр).

Дээ маладыыастар, бары эбэрдэлэстибит уонна сыйтыктарбытыгагар сөптөөхтүүк олордубут уонна миигин болжойон истэбит.

Таабырын – Илийтэ да атаа да суюх эрээри

Ойууһут баар үнү. (тымныы кынын). Сөпкө таайдыгыт.

Ийтээччи – Оюулоор, биһиги бүтүн элбэхтэ кэпсэтихпил, сангарыахпыт, онно биһиэхэ тылбыт уонна уоспут көмөлөһүөхтэрин наада, онон билигин аяахпытын сангаарга бэлэмнихпил. Сиэркилэбитетин ыллыбыт, сиспилт көнө, холкутук олордубут уонна сөптөөхтүүк тынабыт.

1. Бастакы эрчиллиибит – “Баа” (уоспут мичээрдиир) – 4 оноробут, хатыллыбыт, маладыыастар, кыналлан оноробут.

2 эрчиллиибит аата “Лаппаахы” (уоспут мичээрдиир, кэтий тил аллараа уоспутугар сыйтар).

3 эрчиллиибит – “Халаачык” (уоспутун төгүрүктүү тутуллар, тиистэр сыйсталлар).

4 –пүт “Тэллэй” дизэн ааттыыр эрчиллиибит. (Айах ахаас, уос мичээрдиир, кэтий тил тангалайга сыйтар), хатыллыбыт, болжойобут. Бары кыналлан онордубут, уоспут, тылбыт үлэлииргэ бэлэм буоллулар.

Ийтээччи – Оюулоор, болжойон истин эрэ, билигин дыыл ханнык кэмэ буолла?

- Күммүт хайдах тыгарый?

- Кынын от-мас, сир-дойду тугунан бүрүллэр? (КЫРЫАНАН, ХААРЫНАН).

Бу дыыл кэмигэр дьон хайдах таннарый Тугу кэтэллэрий Оюулоор, кынынын тымныы онон ичигэстик таннабыт, (ичигэстик дизэн тыл ол аата сыйлаастьк дизэн, хаталаан эрэ, ИЧИГЭСТИК, СЫЛААСТЫК, ёссө атыннык ХАЛЫННЫК диэхпилин сөп).

- Суолга хайдах буоларый (Суолга халтараан, сэрэхтээх, онон болжомтолоохтук, ыксаабакка, аныыаласпакка хаамыхтаахпыт).

Дъэ, онон, кыһыммыт тымнытынан тангасптын-саптын көрүнэ сыйдьабыт.

Ийтээччи – Аны бары турдубут уонна эти-хааны чёбдигирдэр хамсаныны үнкүүнэн толоруобун. (Дьокуускайга хаар түһэр ырыа музыката).

Эргийэбит, аргый сүүрэбит, ортоку киирэбит, тэлээрэ сүүрэбит. Музика сыйяа тохтуур. **(Оонньуу):** Болջойунг эрэ, мин хаар кыыдамнатабын, музика тохтоотобуна, эниги хаары хомуйдаа. (музыка салгыны тыаңыр), Ким төхө хаары хомуйда, аафыаңынг эрэ. Маладыастар, хамсаныбыт, чёбдигирдибит, таарыйа ахсаан аахтыбыт.

Ийтээччи – дъэ, уоскуйдубут, ожолор биңиги билигин тэнниир, ирдиир муннукка үлэлиэхпит, көрүнг эрэ бу тугуй? (Хаар). Илиибитинэн тутан көрүөбүн. Хаар хайдыа? (тымны, манган, илиибитинэн төгүрүк онгорон көрүөххэйнг эрэ, кини өссө кытаанах эбит). Сөп, аны бу иниккэ тугуй? – УУ, кини хайдыа? (Сылаас, убаңас, дъэнкир, УБА5АС, ДЬЭНКИР диэн тылы хатылаан эрэ, УУ тоннобуна хайдах буолар (МУУС буолар). Сөп биңиги ХААРЫ уонна УУну тэннээн көрдүбүт, сана тылбытын ейдөөтүгүт дуо (ДЬЭНКИР). Салфетканан илиилэрин сотоллор.

Ийтээччи – Ожолор, истинг эрэ, биңиги сатаан сангаарбытыг гар сөпкө тынарбыт эмиэ көмөлөхөрүн бары бэрткэ билэбит, дъэ, эрэ аны тынарга эрчиллиэдин.

Хаары үрүү – бастаан сыйяа, салгыны эбийэбит, сыйяа үрэбит, эмиэ тыммытын ыллыбыт уонна үрэrbитин күүhурдэн биэрэбит, онтон эмиэ сыйяа үрэбит, эмиэ тыммытын ыллыбыт уонна үрэrbитин күүhурдэн биэрэбит, хатылыбыт. Дъэ, маладыастар. Тынарбытын эрчийдibit. Аны олорбут сыйтыктарбытыг гар уонна миигин болջойон истэббит. Биңиги Санга дыылга бэлэмнэнхон хохон, ырыа үөрэтэн эрэбит. Саха суруяаачыта Иван Мигалкин Хаар диэн хохонун кытта билсибипит. Билигин мин доржоонноохтук аафыам, онтон эниги мин кэннибittэн хатылыаххыт, бастаан болջойон истинг (тексти толору аафар, дъэ онтон үтүгүннэрэр.

Хаар, манган хаар,

Тоёо баңас ырааһай?

Тоёо баңас сырдыгай?

Кыыны кэлэрин биллэрэ

Кыыдамны туһэрэ.

Хаар, манган хаар,

Дууһам маннныйар,

Ыраас сүрэхтээх

Кэрэни угайар,

Ыра санаалаах

Эн, хаар буолаңын

(Хохону доржооннохтук аафарга үлэлэhии), биирдиилээн эмиэ хатылатын.

Бу хохону өссө бөлөхпутүгэр аафарга үлэлэhиихпит, дьоннтуунаан эмиэ эмиэ дыиэж хатылаарын.

Ийтээччи – Дъэ аны ожолор, хомулук (пазл) муннугар үлэлиэхпит, тарбахтарбытын хамсатыахпыт, өйбүтүн, толкуйбутун үлэлэтиэхпит. Эниги иннигитигэр хаар кини хомулук баар ону музика тыаңыр кэмigэр болջойон көрөн оноробут. (Дидактический оонньуу Хомулук). Дъэ, маладыастар, сорудаа бары сөпкө толордугут.

Аны экранга көрүнг эрэ, туюх уратылаахтарый бу хаар дьоннор?

- Дыыл хайа кэмigэр кинилэр баар буолаллар?

- Туюх уратылаахтарын ким кэпсие этэй?

Сөп, ожолор, бүгүн дыыл ханнык кэмин туһунан кэпсэттибит?

Ким тугу сөбүлээтэ? Ханнык тыллары биллибит, эбиннибит? (ИЧИГЭСТИК, СЫЛААСТЫК, ХАЛЫНГНЫК, ДЬЭНКИР). Бүгүннү дъарыкка кыттыбыккытыг гар маҳтанабыт, кыһыммыт туһунан өссө да элбэби билиэхпит. Манан дъарыкпыт түмүктэнэр. Көрсүөххэ дизри.